



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

TLHAKOLE/MOPITLWE 2011

MEMORANTAMO

GAUTENG

MADUO: 120

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 7.

KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO

POTSO 1

- | | | | |
|-----|-------|---|------------|
| 1.1 | 1.1.1 | Sediri. | (1) |
| | 1.1.2 | O tlhokofetse. | (1) |
| | 1.1.3 | (a) Go baakanyetsa dilalelo/dijo tsa maitsiboa.
(b) Go phepafatsa ntlo. | (2)
(2) |
| | 1.1.4 | (a) O ne a ya kwa ntlong ya bojalwa/diphafaneng le ditsala. | (2) |
| | 1.1.5 | (a) Go otsela.
(b) Ijetse. | (2)
(2) |
| | 1.1.6 | Lesome. | (1) |
| | 1.1.7 | O ne a eletsa gore ngwana wa gagwe a nne le bokamoso jo bontle. | (2) |
| 1.2 | 1.2.1 | Coca-cola. | (2) |
| | 1.2.2 | E le nngwe./1 | (2) |
| | 1.2.3 | Ke go dira gore batho ba le bantsi ba tsenele kgaisano. | (2) |
| | 1.2.4 | Ka gone selemo re dirisa mokgele go thibela letsatsi.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) | (2) |
| | 1.2.5 | Fa pula e na. | (2) |
| | 1.2.6 | Ke senotsididi/seno/kholotirinki. | (1) |
| | 1.2.7 | (a) Diporaese tse di lekanang dimilione tse pedi tsa diranta.
(b) <i>Prepaid airtime</i> ya boleng jwa milione ya diranta. | (2)
(2) |

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: TSHOSOBANYO

POTSO 2

- Dimakatso ke mosetsana yo mosetlhana, wa nko e e lenono.
- O ratana le Basi fela ba rata go kgaogana bosigo.
- Batsadi ba gagwe ba ne ba sa batle a welwa ke letsatsi kwa ntle.
- O ne a tshoga thata ka a itse gore mmaagwe o tla fitlha a mmotsa dipotso di gana go fela.
- Dimakatso o itse sentle gore mmaagwe o na le dithata tsa go mmotsa gore o ya kae le gona o tla boa leng.
- Mo letsatsing leo o tsene kwa gae a dubegile maikutlo.
- Maloba fale fa a ne a le monnye o ne a itsamaela fela a sa laela, ka a ne a ya go tshameka le ntsaalae fa gautshwane.
- Gompieno o tsentswe ke Basi mo mathateng fela a ikgomotsa ka gore rraagwe ga a teng mo gae.
- O tsema mo gae a ipoleletse gore mmaagwe a ka mpe a dira se a se ratang, ene ga se ngwana.
- O fitlhetse bana ba jele dijo tsa maitseboa, mme ena a fitlha a itlantla, fela ga a ka a bona karabo go tswa mo go mmaagwe.

(Dintlha di le supa fela.)

Kabo ya maduo:

Diteng:

Puo:

(7)

(3)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO

POTSO 3

- 3.1 3.1.1 Maeto. (1)
3.1.2 Baruti. (1)
- 3.2 3.2.1 Sefatlhegonyana. (1)
3.2.2 Banyana. (1)
- 3.3 Ba tshwere dibuka **tsa bona**. (2)
- 3.4 3.4.1 O **dira** tiro e ntle. (2)
3.4.2 **Dira** tsa gagwe di dintsi. (2)
- 3.5 O adimile selepe **sa gagwe**. (2)
- 3.6 3.6.1 Lebala = O se ke wa **lebala** se se go diragaletseng mo nakong e e fetileng. (2)
3.6.2 O **araba** morutabana. (2)
- 3.7 Sengwe le sengwe se o se bonang o tla se direla ka thata. (2)
- 3.8 Lefatshe **lotlhe** le mo lebile. (2)
[20]

POTSO 4

- 4.1 4.1.1 O a buisa gore a falole. (2)
4.1.2 O a ja mme ga a none. (2)
- 4.2 O robile mojako **wa bosupa**. (2)
- 4.3 4.3.1 Leditotota. (1)
4.3.2 Leditilethusi/lediriletthaedi (1)
- 4.4 Ga se ena fela rramabelo yo toropo e reeletseng ka ena. (2)
- 4.5 4.5.1 Dinao. (1)
4.5.2 Siana. (1)
- 4.6 Tshwantshanyo./Pheteletso (2)
- 4.7 4.7.1 Tiro e diragala **mo motseng** wa lona. (2)
4.7.2 O tsamaya **botoka** morago ga karo. (2)
- 4.8 Legong **leo** le leleele. (2)
[20]

POTSO 5

- 5.1 Go tsibosa/Go ngokela babuisi.
(Dikarabo tsa batlhatllhojwa di elwe tlhoko.) (2)
- 5.2 Kgaisano ya lefatshe ya kgwele ya dinao. (2)
- 5.3 O raga kgwele ya dinao/bolo. (1)
- 5.4 Seetebosigo/June, ketepedilelesome/2010. (2)
- 5.5 FIFA World Cup. (2)
- 5.6 Spain. (1)
- [10]**

POTSO 6

"Bona fa, **B**oenyana, ke a itse gore o a ikanyega **gon**ne ke fa o **itl**isitse. Ga o na mathaithai jaaka **boM**mitsa. **K**e go lopa selo se le sengwe fela. **O** tseye selo se, **S**ajene **K**okobela a bua a mo naya **sey**alemowa. **[10]**

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 60

KAROLO YA D: DIKWALO

MMUALEBE – RM Malope

POTSO 7

- 7.1 Tlhagale. (2)
- 7.2 Tselane. (2)
- 7.3 O ne a dumela go nyalwa ke Moathodi a ntse a ratana le Mathulwe. (2)
- 7.4 O ne a tshaba go nna lefetwa. (2)
- 7.5 7.5.1 Mmatshegofatso/B. (2)
- 7.5.2 bongaka/C. (2)
- 7.5.3 Mathulwe/C. (2)
- 7.5.4 Siemens/B. (2)
- 7.5.5 lemolola/C. (2)
- 7.6 7.6.1 Nnyaya. (2)
- [20]**

KGOTSA

POTSO 8

- 8.1 Makeketa. (2)
- 8.2 Monna le mosadi. (2)
- 8.3 Kwa Mabopane. (2)
- 8.4 Mosadimogolo MmaKedirileng. (2)
- 8.5 Ba ne ba se na bana. (2)

8.6

8.6.1 Ditsele	- Rangwanaago Makeketa
8.6.2 Ga Mosetlha	- Tirelo ya phitlho
8.6.3 Moopa	- Mosadi yo o sa tsholeng bana
8.6.4 Nyatsi	- Motho yo o ratanang le
8.6.5 Sekatana	monna/mosadi yo o nyetsweng
	- Motho yo o nyatsegang

(5 x 2)

(10)

[20]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA D: 20****PALOGOTLHE: 120**